

# t17\_altcat\_3 (TMH- sPdHKUYTZTfmu8HjW34ZYU37EGXKHSTU)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v11\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v12\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_altcat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_xboole\_0 : \iota$  be given. Let  $v3\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_altcat\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_altcat\_1 X0) \wedge ((v11\_altcat\_1 \\ & X0) \wedge ((v12\_altcat\_1 X0) \wedge (l2\_altcat\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_altcat\_1 X0 X1 X2)) \Rightarrow ((v3\_altcat\_3 \\ & X3 X0 X1 X2) \Rightarrow ((v1\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2) \wedge (v2\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_altcat\_1 X0) \wedge ((v11\_altcat\_1 \\ & X0) \wedge ((v12\_altcat\_1 X0) \wedge (l2\_altcat\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\neg(k1\_altcat\_1 X0 X1 X2 \neq k1\_xboole\_0) \wedge ((k1\_altcat\_1 X0 X2 \\ & X1 \neq k1\_xboole\_0) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_altcat\_1 X0 \\ & X1 X2)) \wedge ((v2\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2) \wedge (\neg v4\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_altcat\_1 X0) \wedge ((v11\_altcat\_1 \\ & X0) \wedge ((v12\_altcat\_1 X0) \wedge (l2\_altcat\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\neg(k1\_altcat\_1 X0 X1 X2 \neq k1\_xboole\_0) \wedge ((k1\_altcat\_1 X0 X2 \\ & X1 \neq k1\_xboole\_0) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_altcat\_1 X0 \\ & X1 X2)) \wedge ((v1\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2) \wedge (\neg v5\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_altcat\_1 X0) \wedge ((v11\_altcat\_1 \\ & X0) \wedge ((v12\_altcat\_1 X0) \wedge (l2\_altcat\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\neg(k1\_altcat\_1 X0 X1 X2 \neq k1\_xboole\_0) \wedge ((k1\_altcat\_1 X0 X2 \\ & X1 \neq k1\_xboole\_0) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_altcat\_1 X0 \\ & X1 X2)) \wedge ((v3\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2) \wedge (\neg(v4\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2) \wedge \\ & v5\_altcat\_3 X3 X0 X1 X2)))))))))) \end{aligned}$$